



WLU Muslim Students' Association

2026 / 1447



RAMADAN	DATE	FAJR	SUNRISE	DHUHR	ASR	MAGHRIB	ISHA/ TARAWIH	
1	Feb 19	5:56	7:15	12:37 [12:45]	4:14 [4:30]	5:58 [6:00]	7:18 [7:30]	
2	Feb 20	5:54	7:13	12:36 [12:45]	4:16 [4:30]	5:59 [6:00]	7:19 [7:30]	
3	Feb 21	5:53	7:12	12:36 [12:45]	4:17 [4:30]	6:01 [6:20]	7:20 [7:30]	
4	Feb 22	5:51	7:10	12:36 [12:45]	4:18 [4:30]	6:02 [6:20]	7:21 [7:30]	
5	Feb 23	5:50	7:08	12:36 [12:45]	4:19 [4:30]	6:03 [6:20]	7:23 [7:30]	
6	Feb 24	5:48	7:07	12:36 [12:45]	4:20 [4:30]	6:05 [6:22]	7:24 [7:30]	
7	Feb 25	5:48	7:07	12:36 [12:45]	4:20 [4:30]	6:06 [6:23]	7:24 [7:30]	
8	Feb 26	5:45	7:04	12:36 [12:45]	4:23 [4:30]	6:07 [6:24]	7:26 [7:30]	
9	Feb 27	5:43	7:02	12:35 [12:45]	4:24 [4:30]	6:09 [6:20]	7:28 [7:45]	
10	Feb 28	5:42	7:00	12:35 [12:45]	4:25 [4:30]	6:10 [6:20]	7:29 [7:45]	
11	Mar 1	5:40	6:59	12:35 [12:45]	4:26 [4:30]	6:11 [6:20]	7:30 [7:45]	
12	Mar 2	5:39	6:57	12:35 [12:45]	4:27 [4:30]	6:12 [6:20]	7:31 [7:45]	
13	Mar 3	5:37	6:55	12:35 [12:45]	4:28 [4:30]	6:14 [6:20]	7:32 [7:45]	
14	Mar 4	5:37	6:55	12:35 [12:45]	4:28 [4:30]	6:15 [6:20]	7:32 [7:45]	
15	Mar 5	5:35	6:54	12:34 [12:45]	4:29 [4:30]	6:16 [6:20]	7:34 [7:45]	
16	Mar 6	5:32	6:50	12:34 [12:45]	4:31 [4:35]	6:18 [6:20]	7:36 [7:45]	
17	Mar 7	5:30	6:48	12:34 [12:45]	4:33 [4:33]	6:19 [6:20]	7:38 [7:45]	
* Time Change	18	Mar 8	6:28	7:47	1:34 [1:45]	5:34 [5:45]	7:20 [7:25]	8:39 [9:00]
19	Mar 9	6:27	7:45	1:31 [1:45]	5:35 [5:45]	7:21 [7:25]	8:40 [9:00]	
20	Mar 10	6:25	7:43	1:33 [1:45]	5:36 [5:45]	7:23 [7:25]	8:41 [9:00]	
21	Mar 11	6:23	7:42	1:33 [1:45]	5:37 [5:45]	7:24 [7:30]	8:43 [9:00]	
22	Mar 12	6:21	7:40	1:33 [1:45]	5:38 [5:45]	7:25 [7:30]	8:44 [9:00]	
23	Mar 13	6:19	7:38	1:32 [1:45]	5:39 [5:45]	7:26 [7:30]	8:45 [9:00]	
24	Mar 14	6:18	7:36	1:32 [1:45]	5:40 [5:45]	7:27 [7:30]	8:46 [9:00]	
25	Mar 15	6:16	7:34	1:32 [1:45]	5:41 [5:45]	7:29 [7:30]	8:48 [9:00]	
26	Mar 16	6:14	7:33	1:31 [1:45]	5:42 [5:45]	7:30 [7:40]	8:49 [9:00]	
27	Mar 17	6:12	7:31	1:31 [1:45]	5:42 [5:45]	7:31 [7:35]	8:50 [9:00]	
28	Mar 18	6:10	7:29	1:31 [1:45]	5:43 [5:45]	7:32 [7:35]	8:52 [9:00]	
29	Mar 19	6:08	7:27	1:31 [1:45]	5:44 [5:45]	7:34 [7:35]	8:53 [9:00]	
30*	Mar 20	6:06	7:26	1:30 [1:45]	5:45 [5:45]	7:35 [7:35]	8:54 [9:00]	

JUMU'AH
12:45PM | PMC
1:55PM | PMC

TARAWIH

Feb 18th - Feb 27th | 7:30 PM
Feb 28th - Mar 7th | 7:45 PM
Mar 8th - Mar 18th | 9:00 PM

Qiyam-ul-Layl

Last 10 Ten Nights
PMC
1:00 AM

more details will be released closer to the date

DAILY IFTAR

Daily FREE Iftar pick up will occur in the Paul Martin Centre (PMC).

Registration will be on a weekly basis and it will open Every Sunday at Fajr time!

Pick up is 15 minute before Maghrib at the Paul Martin Centre (PMC).

More Info



TARAWEEH WILL BE HAPPENING IN THE PAUL MARTIN CENTRE (PMC)
DAILY PRAYERS' WILL BE HAPPENING IN OUR REGULAR PRAYER ROOMS P101 AND BA103
RAMADAN BEGINS AND ENDS WITH THE SIGHTING OF THE NEW MOON